


Jase e fetogile

Sepedi

Kgato

1c



Sodi Sibiya



Ulwazi
Lwethu

Ditlhaka (poeletšo)

f & d

Ditlhaka tše diswa

(h &,j)

Jase e fetogile

Sepedi

Kgato: 1C

ISBN: 978-1-77981-462-3

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mongwadi: Sodi Sibiya

Moswantšhi: Karma Bosman

Tlhagišo le Kalo: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatišo ya mathomo 2023.

Jase e fetogile



Sodi Sibiya

Hunadi o na le jase.

Jase ya Hunadi ke ye tala.

Jase ye e a mo pata.






Hunadi o rata jase ye kudu. Hunadi o godile,
jase ga e sa mo lekana.

Hunadi o ja di sa wele.

Hunadi o a balabala ka gore jase e a mo pata.





Hunadi a leka go konopela jase.

Dikonope di wela fase.

Joo! Hunadi o godile.

Hunadi o goga jase ka fase.

Puu! Hunadi o a wa.

Jase ga e gogege.





Hunadi o a gakanega.

Jase e a mo pata.

Hunadi o godile.

Hunadi o lapile, o hemela godimo.

Hunadi o dula fase a naba maoto.

Hunadi a bea jase godimo ga maoto.





Hunadi o a nagana.

Ohoo! A gopola gape.

A gopola go fetola jase go ba sekhethe.

Hunadi a ripa mo, a sega mola.

A rokelela mo, a rokelela mola.

A nata mo, a nata mola.





Bona, jase yela ke sekhethe.

A rokelela dikonope.

Hunadi a se lebelela, a se rata.

Agee! Sekhethe se a mo lekana!

Hunadi a humana a humile.

A humile pelo le moya.





Readers

Kgato 1

- Namune e nanana
- E ba bonolo Malebo
- Sebati le Segokgo
- Kamo o rata go penta
- Mollo
- Pokolo
- Lebile o a emaema
- Pula ya Semaka
- Go bala meropa
- Komelelo
- Yuna o gobetše
- Noga!
- Meriri e megolo
- Lerato la Gabo le Roro
- Di ka fofa?
- Bana ba go ba le mohola
- Sopo e bose
- Basetsana ke Badiši
- Yuna o maketše
- Jobe ga a robale
- Ba ka Polaseng
- Tate o tla boa neng?
- Lerato la mafahlana
- Jase e Fetogile

Kgato 2

- Tsatsa wa šedi
- Go seketša meetse
- Meetse a ka mo le ka mo
- Monyai wa mathaitai
- Šibelane sa Tinyiko
- Roko ya Mebalabala
- Tatso ya dijo tša baVenda
- Bula, Tswalela, Tšweletša
- Dieta tša Phuthi tše diswa
- Leseka la gauta
- Sebapadi sa Maemo
- Tšalatšala wa sengangele
- Kakanyo ye botse ya Mmira
- Dimpho
- Bolo e timetše
- Mmutla wa mahlanjana

Kgato 3

- Sehlare sa Phodišo
- Kwena ya leswena
- Molemi Morweši le dikgabo
- Matwetwe le dithuthupiši
- Bose bja motepa
- Bophelo bja segwagwa
- Motswako o bohlokwa
- Mohlafi wa mogale
- Mothei wa dihlapa
- Ga ke rate merogo
- Ke tše kgolo go nna!
- Dipoo di a Itefeletša
- Mosetsana yo mabjoko
- Mehuta ya dinamelwa
- Seeta se se botse
- Dinose
- Bašimane ba bohlae
- Go fetoga
- O a hlobaela
- Setswalle sa nnete
- Bolwetši bja mpshikela

Kgato 4

- Phumo wa lethabo
- Ba bapala
- Molalatladi wa Lerato
- Setšo sa baVenda
- Tumo ya ga Moori ya phethagala
- Bolwetši bja dikolobe
- Ntombi o swara lehodu
- Pule o tliša mmele
- Tate molaodi wa serapa sa diphoofolo

Kgato 5

- Go thuša Rakgolo go fola
- Mae a Kgarebong a timela
- Mama Afrika, Miriam Makeba
- Kgaugelo o tseba nako
- Peu ya mehlolo
- Re etela lešoka la diphoofolo
- Mehlaro ya Afrika Borwa
- Toro ya ga Dimpho

ZENEX
FOUNDATION


MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974



Ulwazi Lwethu ke projeke ye e tšweletšwago le go hwetša thušo ya mašelang go tšwa go Mokgatlo wa Zenex ka maikemišetšo a go tšweletša dingwalwa tšeo di tlo go šikinya maikutlo a babadi ba maleme a se Afrika. Maikemišetšo a projeke ye ke go ruta le go thekga bana ba mephato ya fase go bala ka kwišišo. Dingwalwa tše di ngwadilwe ka dipolelo tše senyane tša Afrika ka tirišanommogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, le Saide. Methopo ka moka e tšweleditšwe e le “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

